

Broj:1564 /25

Datum: 27.05.2025.

Na osnovu člana 49. Statuta KJP "ZOI'84" OCS d.o.o. Sarajevo, Direktor donosi:

PRAVILNIK ZA SIGURNO KORIŠTENJE BICIKLISTIČKOG PARKA OC BJELAŠNICA

1. Pridržavanje Oznaka i Pravila na ski liftovima i Biciklističkim stazama

- a. Svi korisnici su obavezni strogo se pridržavati svih istaknutih oznaka, znakova i pravila na ski liftovima i Biciklističkim stazama.
- b. Oznake na stazama uključuju, ali nisu ograničene na, oznake za smjer kretanja, ograničenja brzine, upozorenja na opasne dijelove staza, te upute za sigurno korištenje staza različitih stepena težine.
- c. Korisnici moraju poštovati sve sigurnosne procedure prilikom korištenja liftova, uključujući pravilno ukrcavanje, iskrcavanje i ponašanje tokom vožnje liftovima.
- d. U slučaju nepoštivanja oznaka i pravila, korisnik može biti upozoren ili mu može biti oduzeta karta za korištenje Biciklističkog parka.
- e. Sigurno korištenje liftova i staza podrazumijeva i odgovornost korisnika da se prilagode uslovima na terenu i da u svakom trenutku vode računa o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti drugih korisnika.

2. Obavezna oprema

- a. Svi korisnici Biciklističkog parka su obavezni nositi zaštitnu kacigu.
- b. Preporučuje se nošenje štitnika za koljena, laktove i rukavice.
- c. Vozila - bicikli, električni bicikli i dr. moraju biti tehnički ispravna, s posebno provjerenim kočnicama i gumama.

3. Provjera opreme

- a. Prije svake vožnje, obavezno provjerite pritisak u gumama, stanje lanca, ispravnost kočnica i dr.
- b. Uvjerite se da su svi vijci na biciklu čvrsto zategnuti, posebno oni na upravljaču i kotačima.
- c. Provjerite poziciju sjedišta i odgovarajuću visinu koja za spuštanje treba biti adekvatno podešena na niži nivo.

4. Pravila kretanja

- a. Vozite samo označenim stazama.
- b. Zabranjena vožnja bicikala u kontra smjeru.
- c. Poštujte znakove upozorenja i ograničenja brzine na kritičnim dijelovima staza.
- d. Uvijek održavajte sigurnosni razmak između sebe i drugih vozača.
- e. Zaustavite se na siguran način pored staze ako trebate provjeriti stanje vozila ili odmoriti.
- f. Ne zaustavljajte se u stazama.
- g. Samo jedna osoba može biti na biciklu.

KJP "ZOI'84" OCS d.o.o.

5. Poštivanje ostalih korisnika

- a. Uvijek dajte prednost pješacima, vozeći se desnom stranom, kada staza prolazi pješačkom zonom u donjem dijelu Biciklističkog Parka.
- b. Ne ometajte druge korisnike Parka, izbjegavajte nagla kočenja, presticanja, utrkivanja i prebrze prolaze pored drugih korisnika.
- c. Ako dolazite s leđa nekome, pravovremeno ga obavijestite o svom prisustvu, zvučnim signalom, zvonom ili glasom.

6. Komunikacija sa drugim korisnicima

- a. Koristite zvono ili glas kako biste obavijestili druge vozače ili pješake o svom prisustvu, posebno na uskim stazama.
- b. Prije preticanja, osigurajte se da vas osoba ispred čuje i da imate dovoljno prostora za sigurno preticanje.

7. Prilagođavanje brzine

- a. Uvijek prilagodite brzinu vožnje uslovima staza, vremenskim prilikama i vlastitim sposobnostima.
- b. Smanjite brzinu prilikom vožnje kroz mokra ili klizava područja, te na strmim dijelovima staza.
- c. Izbjegavajte nagla kočenja koja mogu dovesti do gubitka kontrole nad vozilom.

8. Izbjegavanje opasnih manevara

- a. Ne izvodite trikove, skokove ili druge opasne manevre na dijelovima staze koji nisu za to predviđeni.
- b. Budite svjesni svojih granica i izbjegavajte rizikovanje koje može ugroziti vašu sigurnost i sigurnost drugih korisnika.

9. Izbjegavanje vožnje pod uticajem

- a. Strogo je zabranjeno voziti pod uticajem alkohola, droga ili lijekova koji mogu smanjiti vašu sposobnost upravljanja vozilom.
- b. Ukoliko ste umorni ili se osjećate iscrpljeno, pauzirajte vožnju i odmorite se prije nego nastavite.

10. Vožnja u grupi

- a. Ako vozite u grupi, osigurajte da svi članovi grupe poznaju staze i da se pridržavaju pravila Parka.
- b. Održavajte jasan vizualni kontakt s članovima grupe i dogovorite mjesto sastanka u slučaju da se neko izgubi.

11. Ekološka svijest

- a. Ne ostavljajte smeće u šumi, koristite za to predviđene kante na polaznim stanicama liftova ili ponesite smeće sa sobom.
- b. Ne palite vatru i ne bacajte opuške, jer bi takve radnje mogle izazvati požar.
- c. Ne oštećujte biljke, drveće ili staništa životinja.
- d. Izbjegavajte stvaranje novih staza i skokova izvan označenih staza.

KJP "ZOI'84" OCS d.o.o.

11. Sigurnost i prva pomoć

- a. Prije vožnje provjerite vremenske uslove i stanje staza sa osobljem Parka.
- b. Ako se dogodi nesreća, odmah obavijestite osoblje Parka, pozovite gss ili hitnu pomoć.
- c. Preporučuje se osnovno poznavanje pružanja prve pomoći, uključujući postupke za frakture, ogrebotine i ugrize insekata ili životinja.

12. Postupak u slučaju nesreće

- a. Ako dođe do nesreće, ostanite smireni i procijenite situaciju prije nego pokušate pomoći.
- b. Označite mjesto nesreće kako bi drugi vozači mogli izbjeći područje.
- c. Ne pomičite povrijeđene osobe ukoliko sumnjate na ozbiljne povrede, osim ako je apsolutno neophodno.

13. Zaštita od sunca i dehidracija

- a. Nosite odgovarajuću odjeću koja štiti od sunca i redovno nanosite kremu sa zaštitnim faktorom.
- b. Pijte dovoljno tečnosti tokom vožnje, osobito u vrućim vremenskim uslovima, kako biste izbjegli dehidraciju.

14. Korištenje parka u noćnim uslovima

- a. Noćna vožnja u Parku nije dozvoljena.

15. Posebne upute za djecu i početnike

- a. Djeca mlađa od 12 godina ne mogu koristiti Park.
- b. Početnici trebaju koristiti staze nižeg stepena težine i postupno napredovati prema složenijim stazama.
- c. Spremnost korisnika određuje osoblje Parka prilikom licenciranja korisnika Parka.

16. Održavanje staza

- a. Ne koristite staze nakon obilnih padavina kako biste izbjegli povrede i oštećenja vozila.
- b. U toku korištenja prijavite eventualna oštećenja staza osoblju Parka.

17. Vožnja na vlastitu odgovornost

- a. Korištenje Biciklističkog parka i vožnja kroz šumu odvijaju se na vlastitu odgovornost svakog korisnika.
- b. Korisnici su odgovorni za procjenu svojih sposobnosti i prilagodbu vožnje uslovima na stazi.
- c. OC Bjelašnica nije odgovoran za povrede, štetu na opremi ili bilo kakve druge posljedice koje mogu nastati uslijed nepoštivanja pravila ili nepredviđenih okolnosti.
- d. Preporučuje se da svi korisnici imaju odgovarajuće osiguranje koje pokriva sportske aktivnosti na otvorenom.
- e. Prije korištenja Parka, korisnici se trebaju licencirati i upoznati sa svim pravilima i uputama, te su dužni slijediti upute osoblja Parka.

KIP "ZORA" OCS d.o.o.

18. Licenca za korištenje

- a. Pristup Biciklističkom Parku dozvoljen je isključivo korisnicima koji posjeduju važeću licencu izdanu od strane dežurnog osoblja Parka.
- b. Licenca podrazumijeva da je korisnik prošao obuku koju provodi voditelj Parka, uključujući sigurno korištenje liftova i razumijevanje svih uslova i staza.
- c. Prilikom obuke, korisnici će biti upoznati s pravilima ponašanja, tehnikama vožnje, te sigurnosnim protokolima na stazama i liftovima.
- d. Korisnici bez licence neće biti u mogućnosti koristiti Biciklistički Park i liftove.
- e. Licenca se mora nositi i biti dostupna za provjeru od strane osoblja Parka tokom svakog korištenja Parka.

19. Karta za korištenje

- a. Svaki korisnik je obavezan posjedovati važeću kartu za korištenje Parka.
- b. Karta mora biti kupljena i validirana prije ulaska u Park i korištenja bilo kojih njegovih sadržaja, uključujući liftove i staze.
- c. Korisnici su dužni nositi kartu sa sobom tokom cijelog boravka u Parku i biti spremni na zahtjev pokazati je osoblju Parka.
- d. Prije svakog korištenja lifta, korisnici se moraju prijaviti operateru na polaznoj stanici lifta, predložiti kartu i predati popunjen formular za preuzimanje odgovornosti sa svojim ličnim podacima.
- e. Osoblje Parka ima pravo odstraniti svakog korisnika koji nema validnu kartu, koji odbije pokazati kartu na zahtjev, koji se ne prijavi operateru na polaznoj stanici lifta, ili koji ne preda formular za preuzimanje odgovornosti.
- f. Karta za Park je neprenosiva i može je koristiti samo osoba na čije ime je izdata.

Izvršni direktor OC Bjelašnica - Igman


[g. Vedad Kasumagić]

[Datum]

Generalni direktor KJP Z


[g. Jasmin Mehinić]

[Datum]



Pravilnik je izrađen u svrhu obezbjeđenja sigurnog iskustva za sve korisnike Biciklističkog Parka. Može se svi korisnici da poštuju pravila i preporuke, te da u svakom trenutku budu odgovorni prema sebi, drugima i prirodi. Svaki korisnik je odgovoran za svoje postupke i odluke prilikom korištenja Biciklističkog Parka, čime se dodatno naglašava važnost sigurnosti i svjesnog pristupa vožnji. Svi korisnici su dužni proći kroz potrebnu obuku kako bi se smanjili rizici i osigurala sigurnost svih posjetitelja Parka.

Pravilnikom je definisana obaveza predaje formulara za preuzimanje odgovornosti, čime se dodatno osigurava pravna zaštita i sigurnost za sve strane uključene u korištenje Biciklističkog Parka.

KJP "ZORGA" OC S d.o.o.